

Kako doći do fabrike čipova u Srbiji?


I kako će ovo savetovanje doneti neke koristi svima

**Borivoje Nikolić
University of California, Berkeley**

bora@eecs.berkeley.edu

28 Juni 2013

Malo o meni: Čipovi iz Berklija



A pre toga

- ▶ **Diplomirao na ETF-u u Beogradu 1992.**
- ▶ **Magistrirao na ETF-u 1994.**
- ▶ **Radio kao Asistent do 1996.**
- ▶ **Doktorirao na University of California, Davis, 1999.**
- ▶ **Radio u Silicon Systems, Texas Instruments**
 - ▶ Radio na cipu koji je prodat u ~100 miliona primeraka
- ▶ **Profesor elektrotehnike na University of California, Berkeley**
 - ▶ Redovni od 2008.

Zašto su poluprovodnici interesantni?

Kako se prave čipovi?

▶ Projektovanje čipova

- ▶ Hiljade firmi, stotine hiljada zaposlenih
- ▶ Rasporedjene po celom svetu
- ▶ Centar u Silicijumskoj Dolini, kod San Franciska u Kaliforniji

▶ Proizvodnja čipova

- ▶ Vertikalno integrisane
 - ▶ Intel, Samsung, IBM, ST, ...
- ▶ *Foundries*
 - ▶ Na relativno malom broju mesta
 - ▶ TSMC, GLOBALFOUNDRIES, ST, ... Takode Intel, Samsung

GLOBALFOUNDRIES

- ▶ **Osnovana kupovinom poluprovodničkog dela AMD-a**
 - ▶ Proširena kupovinom Chartered, izgradnjom fabrike u Njujorku
- ▶ **Drugi najveći *foundry* na svetu**
- ▶ **Deo IBM Alliance**
- ▶ **Sediste: Milpitas, Kalifornija, SAD**
- ▶ **Fabrike: Drezden, Singapur Njujork**

Dalje širenje

- ▶ **Imaju ambiciju da se prošire**
 - ▶ Planirali fabriku u Abu Dabiju, za sada odustali
 - ▶ Raspitivali se po zemljama u regionu...
- ▶ **Osnovni problem: Nedostatak kvalifikovane radne snage**
 - ▶ Fabrika kosta od 250 miliona dolara do 10 milijardi dolara
 - ▶ Zaposljava vise od 1000 ljudi, u tri smene
 - ▶ Trecina visokokvalifikovana (u struci)
 - ▶ Stotine sa doktoratima
- ▶ **Takodje: Voda i struja**

Da li je Srbija idealna za fabriku?


- ▶ Nekad je El imao fabriku poluprovodnika!
- ▶ Na zalost Srbija nije idealna, nema radne snage
- ▶ Bice potrebna značajna investicija u obrazovanju da bi se školovali kvalifikovani kadrovi
- ▶ Da li vredi investirati u obrazovanje kadrova?

Obrazovanje kadrova

- ▶ **Studenti u Americi ne žele da specijaliziraju proizvodnju poluprovodnika**
 - ▶ Ne žele da se sele na Tajvan, u Oregon, Njujork
 - ▶ Plate su manje nego u projektovanju čipova, softveru
 - ▶ Rad u tri smene
- ▶ **Verovatnoća da će se 1000 ljudi preseliti u Srbiju je mala**
- ▶ **Fakultetima će trebati decenija da obrazuju kadrove**
 - ▶ Šta će studenti raditi posle diplomiranja?

Početne plate doktora sa Berklija

2005-2010, elektrotehnika, bez računarske tehnike



Šta onda činiti?

- ▶ **Obrazovati kadrove u projektovanju!**
 - ▶ Ko se bavi projektovanjem, mora da zna proizvodnju
- ▶ **Posetiti projektne centre**
 - ▶ U Beogradu
 - ▶ Rumuniji
 - ▶ Zapadnoj Evropi, Rusiji
- ▶ **Posetiti fabrike**
 - ▶ U Drezdenu, Grenoblu, Luvenu
- ▶ **Osnovati male projektne kompanije!!**
- ▶ **Inicijativa mora doci od nastavnog kadra**